

## Uredba o podsticanju direktnih investicija

Uredba o podsticanju direktnih investicija definiše finansijske podsticaje za nove investicije u Crnoj Gori, s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i povećanja konkurentnosti crnogorske privrede. Ova mjera ima za cilj privlačenje novih investitora, povećanje zaposlenosti – posebno u manje razvijenim područjima – i smanjenje regionalnih razlika. Kroz odgovarajuće podsticaje direktno se utiče na investicione odluke potencijalnih investitora koji razmatraju ulazak na crnogorsko tržište. Investitori koji realizuju investicione projekte u Crnoj Gori mogu ostvariti pravo na finansijske podsticaje koje dodjeljuje Vlada Crne Gore.

### Kriterijumi za dodjelu sredstava:

Sredstva se dodjeljuju putem javnog oglasa za investicione projekte koji ispunjavaju sledeće uslove:

- **U Glavnom gradu i južnom regionu:** minimalno ulaganje od 500.000 € i otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine.
- **U sjevernom i centralnom regionu (osim Glavnog grada):** minimalno ulaganje od 250.000 € i otvaranje najmanje 10 novih radnih mjesta.

Visina podsticaja po novom radnom mjestu iznosi između **3.000 € i 10.000 €**. Za kapitalne investicije veće od 10 miliona € koje otvaraju najmanje 50 radnih mjesta, podsticaji mogu iznositi do **17% vrijednosti investicije**. Takođe je predviđena mogućnost refundacije troškova izgradnje infrastrukture potrebne za realizaciju projekta.

**Uslov za strane investitore** jeste osnivanje privrednog subjekta u Crnoj Gori.

### Visina podsticaja prema veličini preduzeća:

- Do 50% opravdanih troškova za velika preduzeća
- Do 60% za srednja preduzeća
- Do 70% za mala preduzeća

Za kapitalne projekte, bez bodovanja, može se dodijeliti **do 17% ukupne vrijednosti** investicije.

---

## Program podsticaja klastera u Crnoj Gori

Razvoj klastera doprinosi jačanju konkurentne sposobnosti crnogorskih preduzeća, podsticanju zapošljavanja i ravnomjernom regionalnom razvoju. Program predviđa **finansijsku podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima u 100% privatnom vlasništvu**, koji su dio formalnog klastera. Podrška se odnosi na:

- Nabavku opreme (materijalna imovina)
- Nabavku nematerijalne imovine
- Operativne troškove

Finansijska podrška se odobrava **na osnovu principa refundacije troškova**.

### Intenzitet podrške:

- Do 65% opravdanih troškova za klastere u manje razvijenim opštinama
- Do 50% za klastere iz ostalih područja
- Maksimalno do 10.000 € po aplikantu

Preostalih 35% ili 50% troškova pokriva aplikant iz sopstvenih sredstava.

### Strateški prioriteti:

- Poljoprivreda i prehrambena industrija
- Drvoprerađiva
- Ostale proizvodne djelatnosti

Program realizuje **Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF)** putem direktnog kreditiranja korisnika. Krediti se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke (EIB) i odobravaju se po povoljnijim uslovima.

**Kreditni uslovi:**

- Maksimalni iznos: 500.000 € (veći iznos moguć u izuzetnim slučajevima)
- Minimalni iznos: 10.000 €
- Kamatna stopa: 4,00% godišnje (3,50% za projekte u opštinama na sjeveru)
- Rok otplate: do 8 godina (uključujući grace period do 2 godine)

---

**Subvencije za zapošljavanje**

Subvencije su dostupne poslodavcima koji zaposle lica iz ranjivih kategorija, uključujući:

- Lica starija od 40 godina
- Rome, Aškalije i Egipćane
- Dugoročno nezaposlene (preko 5 godina na evidenciji)
- Lica angažovana na javnim radovima
- Lica zaposlena na neodređeno nakon pripravničkog staža
- Tehnološke viškove
- Sezonske radnike
- Lica sa više od 25 godina radnog staža koji primaju novčanu naknadu
- Lica zaposlena u biznis zonama

Za ova lica poslodavac je oslobođen plaćanja:

- Doprinos za obavezno socijalno osiguranje
- Poreza na dohodak fizičkih lica

(Uredba o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica, Sl. list CG br. 11/2012)

---

**Poreske olakšice**

U opštinama sa indeksom razvijenosti ispod 75, novoosnovana pravna lica ostvaruju značajne poreske olakšice:

- **Oslobađanje od poreza na dobit** – u trajanju od osam godina.
- **Oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica** – 100% za prvih osam godina.

Poresko oslobođenje ne odnosi se na subjekte koji posluju u sektorima primarne poljoprivrede, ribarstva, brodogradnje, čelika i transporta.

Maksimalna poreska olakšica iznosi **200.000 € za osam godina poslovanja**.

**Povraćaj PDV-a:**

- Ako je ulazni PDV veći od izlaznog, razlika se prenosi kao poreski kredit ili se vraća u roku od 60 dana.
- Za izvoznike i obveznike sa stalnim viškom ulaznog PDV-a, povraćaj se vrši u roku od 30 dana.
- U slučaju postojanja poreskog duga, povraćaj PDV-a se umanjuje za iznos duga.